


CENTRAL DAYLIGHT TIME STARTS AT 2 AM ON MARCH 9

MAR 2025

© 2025, A.F. Amos: AMOS Tide Calendar

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



PORT ARANSAS JET-TIES

SUNRISE, SUNSET and TWILIGHTS at Port Aransas for MAR 2025

JDAY	DATE	SUNRISE/SUNSET			CIVIL TWILIGHT			NAUTICAL TWILIGHT			LAN
		RISE	SET	LNPTH	START	END	LNPTH	START	END	LNPTH	
		h:m	h:m	h:m	h:m	h:m	h:m	h:m	h:m	h:m	
60	SAT 1 MAR	06:53	18:29	11:36	06:29	18:52	12:23	06:02	19:19	13:17	12:41
61	SUN 2 MAR	06:52	18:29	11:37	06:28	18:53	12:24	06:01	19:20	13:19	12:41
62	MON 3 MAR	06:51	18:30	11:39	06:27	18:53	12:26	06:00	19:21	13:20	12:40
63	TUE 4 MAR	06:50	18:30	11:41	06:26	18:54	12:28	05:59	19:21	13:22	12:40
64	WED 5 MAR	06:49	18:31	11:42	06:25	18:55	12:29	05:58	19:22	13:23	12:40
65	THU 6 MAR	06:48	18:32	11:44	06:24	18:55	12:31	05:57	19:22	13:25	12:40
66	FRI 7 MAR	06:47	18:32	11:45	06:23	18:56	12:32	05:56	19:23	13:27	12:40
67	SAT 8 MAR	06:46	18:33	11:47	06:22	18:56	12:34	05:55	19:23	13:28	12:39
68	SUN 9 MAR	07:45	19:33	11:49	07:21	19:57	12:36	06:54	20:24	13:30	13:39
69	MON 10 MAR	07:44	19:34	11:50	07:20	19:57	12:37	06:53	20:25	13:32	13:39
70	TUE 11 MAR	07:42	19:35	11:52	07:19	19:58	12:39	06:52	20:25	13:33	13:39
71	WED 12 MAR	07:41	19:35	11:54	07:18	19:59	12:41	06:51	20:26	13:35	13:38
72	THU 13 MAR	07:40	19:36	11:55	07:17	19:59	12:42	06:50	20:26	13:37	13:38
73	FRI 14 MAR	07:39	19:36	11:57	07:16	20:00	12:44	06:49	20:27	13:38	13:38
74	SAT 15 MAR	07:38	19:37	11:59	07:15	20:00	12:46	06:47	20:27	13:40	13:37
75	SUN 16 MAR	07:37	19:37	12:00	07:14	20:01	12:47	06:46	20:28	13:42	13:37
76	MON 17 MAR	07:36	19:38	12:02	07:12	20:01	12:49	06:45	20:28	13:43	13:37
77	TUE 18 MAR	07:35	19:38	12:04	07:11	20:02	12:51	06:44	20:29	13:45	13:37
78	WED 19 MAR	07:34	19:39	12:05	07:10	20:02	12:52	06:43	20:30	13:47	13:36
79	THU 20 MAR	07:32	19:40	12:07	07:09	20:03	12:54	06:42	20:30	13:48	13:36
80	FRI 21 MAR	07:31	19:40	12:09	07:08	20:03	12:56	06:41	20:31	13:50	13:36
81	SAT 22 MAR	07:30	19:41	12:10	07:07	20:04	12:57	06:39	20:31	13:52	13:35
82	SUN 23 MAR	07:29	19:41	12:12	07:06	20:05	12:59	06:38	20:32	13:54	13:35
83	MON 24 MAR	07:28	19:42	12:14	07:04	20:05	13:01	06:37	20:32	13:55	13:35
84	TUE 25 MAR	07:27	19:42	12:15	07:03	20:06	13:02	06:36	20:33	13:57	13:34
85	WED 26 MAR	07:26	19:43	12:17	07:02	20:06	13:04	06:35	20:34	13:59	13:34
86	THU 27 MAR	07:24	19:43	12:19	07:01	20:07	13:06	06:34	20:34	14:00	13:34
87	FRI 28 MAR	07:23	19:44	12:20	07:00	20:07	13:07	06:32	20:35	14:02	13:34
88	SAT 29 MAR	07:22	19:44	12:22	06:59	20:08	13:09	06:31	20:35	14:04	13:33
89	SUN 30 MAR	07:21	19:45	12:24	06:58	20:08	13:11	06:30	20:36	14:06	13:33
90	MON 31 MAR	07:20	19:45	12:25	06:56	20:09	13:12	06:29	20:36	14:08	13:33

EARLIEST SUNRISE	=	161	TUE	10	JUN	06:31
LATEST SUNRISE	=	68	SUN	9	MAR	07:45
EARLIEST SUNSET	=	335	MON	1	DEC	17:33
LATEST SUNSET	=	182	TUE	1	JUL	20:28
LONGEST DAY	=	172	SAT	21	JUN	13:54
SHORTEST DAY	=	355	SUN	21	DEC	10:23